

Manmin nga mga Balita

NO. 79 HULYO 2, 2017

“Crystal Music Festival 2017”

Aktuwal nga Gisibya sa Tibuok Kalibotan via Satellites

Mga Tigpasundayag sa Manmin Nakadawat sa Masinagong Pagtan-aw



Pag 6 p.m (local time) Mayo 20, 2017, ang Crystal Forum nihimo sa Crystal Music Festival 2017 sa Kibbutz Shefayim Hall, Kibbutz Hotel sa Israel. Ang maong kalihokan malampuson nga gibanabanang gitambongan sa 900 ka mga tawo. Puno sa daghang messianic Jews nga nagpuyo sa Israel, naa pay laing tawo gikan sa Korea, Russia, Ukraine, Philippines, Africa og Latvia nanambong.

Pastor Daniel Mazhashi niabli sa kasaulogan sa iyang mensahe. Ang mga tigpasundayag sa King of Glory Church sa Haifa, Manmin Central Church sa Seoul, ang Spirit of Life Church sa Nazareth, og Sound of Victory Chorus sa Ukraine og Chorus gikan sa Africa nagdayeg sa Ginoo (Litrato 1-5). Diha say solowista sa Israel nga nidayeg sa Ginoo pinaagi sa kanta.



Ang Praise leder nga si Rose Han, Vice Chairperson sa Performing Arts, og ang Glory Worship Dance Team nipasundayag sa pag abli og pagtapos ni suma kini sa 30 minutos, og nakalipay kaayo sa mga nanan-aw og gipasigarbo pa gani nila kini. Ang Glory Worship Dance Team nipasundayag sa Korean traditional fan dance og sayaw sa Israeli traditional songs. Si Praise Leder Rose Han ni kanta og Hebrew og Russian og maoy ni dala sa tibuok panagdayeg. Ang iyang pagdayeg ni nidasig og nibag-o sa ilang mga dughan. Nakig ‘duet’ sad siya sa Manmin Praise “Castle of the Shepherd” sa Russian uban ni Pastor Dmitry Petrovsky, ang iladong gospel singer sa Israel nga maoy labaw’ng naka pa tandog sa ilang emosyon (Litrato 6).

Sa iyang ma abiabihong mensahe, si Elder Johnny Kim, Director sa GCN nihatud sa gugma sa Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee sa pag ingon nga si Dr. Lee perming nag ampo sa Israel.

Dugang pa, daghang tawo nakaapil sa maong kalihokan pinaagi sa aktuwal nga pagpanibya sa TBN Russia, CNTL TV, TBN Baltia, CMTN, Invictory, YouTube, og Facebook. Ang mga tawo sa Russia, Kazakhstan, Moldova, U.K., Switzerland, Ukraine, Estonia, og Latvia nanan-aw sa maong pagsibya. Nagpadala sila og mga panghimatuud nga sila nakadawat og daghang grasya sa maong kalihokan (Litrato 7-9).



Ang Crystal Forum nga maoy nagdala sa kalihokan, usa ka asosasyon sa mga Israeli’ng Pastor. Espirituwal silang nadasig sa dihang si Dr. Lee naghimo sa iyang Israeli ministry sa tanang suok o lugar sa Israel sulod sa tulo katuig sugod adtong 2007. Ang mga pastor boluntaryong ni organisar sa maong asosasyon og naghimo og mga siminar sa mga pastor og Handkerchief Healing Meetings (Buhat 19:11-12), Young Adults’ Camp, og siminar sa mga Married Couples (Litrato 10-11).



Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

“Ang kaalam nga akong gitudlo mao ang tinagong kaalam sa Dios nga Iyang gililong sa tawo, apan gipili niya alang sa atong himaya, bisan sa wala pa himoa ang kalibotan” (1 Corinto 2:7).

Ang Tinagong Kaalam nga Giandam na sa Dios sa Wala pa ang Tanan

kang Jose diha sa damgo og si Jose mi eskapo ngadto sa Ehipto uban ni Hesus. Si satanas mipadayon sa pagpapatay kang Hesus sa daghang higayon pinaagi sa pag awhag sa mga Pariseo og mga pari apan Siya gibantayan sa Dios.

Pag-abot sa gitakdang higayon sa Dios, si Hesus gidakop sa mga daotan og namatay sa makalilisang nga kamatayon sa krus. Abi ni satanas og ang tanan na resulbar pinaagi sa kamatayon ni Hesus, apan dinhi anaa ang misteryo sa Dios. Pinaagi sa pagpatay sa walay sala nga Hesus, ang kaaway mao hinoon ang nahimong katumanan sa probidensya sa Dios.

2. Si Hesus gilansang og nabanhaw

Subay sa espirituwal nga balaod nga makita diha sa Roma 6:23 “Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon,” ang silot sa kamatayon alang lamang sa makasala. Mao nga, ang kaaway nga demonyo mipatay man ni Hesus, misangpot hinoon siya sa pagsupak sa balaod sa espirituwal nga gingharian og tungod sa iyang pagsupak, ang demonyo kinahanglan mobulag sa iyang awtoridad-awtoridad sa pag mando sa katawhan og pagdala nila ngadto sa kamatayon.

Bisan pa og si Hesus namatay sa krus, Iyang nabuntog ang kamatayon og nabanhaw tungod kay Siya walay sala. Mao nga, kinsa katong motoo sa Ginoo, kinsa namatay sa krus og nabanhaw, makalingkawas sa awtoridad sa kamatayon nga gihuptan ni satanas og mahimong makasulod sa langit (Roma 5:18-19). Dugang pa, ang Pulong sa Dios “dugmokon niya ang imong ulo” (Genesis 3:15) – natuman.

Kon nahibalo pa ang demonyo sa probidensya sa krus, dili unta niya ipadakop og ipapatay si Hesus (1 Corinto 2:8-9). Kay si Hesus usa diha sa Dios, nahibalo sa maong probidensya, nagpakamatay Siya sa krus ubos sa pagkamasinugtanon sa kabubut-on sa Dios og natuman ang probidensya sa kaluwasan.

Ang Roma 10:10 nag ingon, “Gihimo kitang matarong sa Dios kay

nagtoo man kita sa kinasingkasing gayod og naluwas kita kay gipahayag man nato kini,” kinsa katong mahiusa diha sa Ginoo pinaagi sa pagtoo makadawat sa kaluwasan pinaagi sa grasya sa Dios.

3. Atong madawat ang kaluwasan kon kita motoo og maghisama ni Hesu Kristo

Unsa may pasabot, “kita maghisama diha sa Ginoo pinaagi sa pagtoo”? Sa Juan 6:56 si Hesus niingon nato, “Ang mokaon sa akong unod og moinom sa akong dugo magpabilin dinhi kanako og ako diha kaniya.” Ang pagkaon sa unod og pag inom sa dugo sa Anak sa Tawo nagpasabot sa atong paghimo og pan sa Iyang Pulong, pagpakabuhing ini, og pagpakita sa kamatuuran sa atong pagtoo. Kita nagpabilin diha sa Ginoo og Siya anaa kanato.

Tinuod dili sayon pagtuman og pagpakabuhing sa Pulong nga mao ang matuud human sa atong pagdawat sa Ginoo. Apan kon kinasingkasing maningkamot sa pagsunod sa Pulong sa Dios, ilhon sa Dios ang maong buhat sa pagtoo. Ang paghimog pan sa Pulong sa Dios og pagsunod sa atong Ginoo maoy dalan aron kita mahiusa diha sa Ginoo pinaagi sa pagtoo.

1 Juan 1:7 nag ingon, “Apan kon magpuyo kita sa kahayag, ingon nga ang Dios anaa sa kahayag, magkahiusa kita og ang dugo ni Hesus nga iyang Anak maghugas sa tanan natong kasal-anan.” Kon magsunod kita sa Pulong sa Dios “ang Kahayag” ang dugo ni Hesus mo limpyo sa atong tanang sala. Dugang pa, makahimo kita sa pagpakig-ambit sa himaya sa pagkabanhaw og magpakabuhing bulahan sa eternal nga gingharian sa langit.

4. Mahimo kitang tinuod nga anak sa Dios kon kita magsubay sa Kahayag human sa pagkatawo pag usab

Sa Gipadayag 3:20, ang Ginoo niingon nato, “Nagtindog ako sa pulthan og nagtuktok. Kon may makadungog sa akong tingog og moabli sa pultahan, mosulod ako sa iyang balay og makigsalo kaniya og

mokaon siya uban kanako.” Kinsa katong moabli sa pultahan sa iyang dughan og modawat sa Ginoo, ang atong Ginoo nisaad nga mopasaylo niya og dili Siya mobiya.

Ang pag abli sa pultahan sa atong dughan nagkinahanglan sa pag abli sa pultahan sa atong hunahuna. Kon maminaw sa mensahe sa Dios, dili nato ipasulabi ang atong kaugalingong hunahuna og kaalam apan dawaton ang Iyang Pulong. Og dinhi nga ang Espiritu Santo nga misulod sa atong dughan mohatag nato og kusog aron mabuhing sa tinood nga pagtoo og sa Iyang Pulong.

Mao kini ang atong pagkatawo pag usab sa tubig og sa Espiritu Santo, og kinsa katong natawo pag-usab ining paagiha anak sa Dios diin ang ngalan mahisulat sa Libro sa Kinabuhing sa langit, diin atua ang iyang puloy-anan. Sa sama nga naay mga regulasyon ining kalibotanang angay sundon, naa say langitnong balaod, nga makita sa Pulong sa Dios nga atong Amahan. Kon kita magsubay sa kahayag, dili ta ma sugyotan sa kaaway nga satanas. Hinoon, hangod nga kita makaabot sa langit, kita ubos sa proteksyon sa Dios og sa Iyang nagbaha nga grasya.

Mahal nga kaigsoonan diha ni Kristo, mabasa sa Buhat 16:31, “Saligi ang Ginoong Hesus, og maluwas ka lakip ang imong panimalay.” Ang Dios sa gugma nag andam ni Hesus Kristo aron ang tanang katawhan makabaton sa kaluwasan pinaagi sa pagtoo.

Gililong kini sa Dios, og sa gitakdang panahon, ang Ginoo mi abli sa dalan alang sa kaluwasan sa katawhan pinaagi sa pagsunod nga Siya bitayon sa krus uban sa Iyang gugma. Gibuhat kini sa Dios kay aron kinsa kadtong motoo ni Hesu Kristo makadawat sa Espiritu Santo og sa kaluwasan og sa pagkabanhaw, og maglipay sa dayon ngadto sa Langit.

Ako mag ampo sa ngalan sa Ginoo nga kining maong gugma sa Dios imong mabati, makatuman sa matinud-anong dughan sa tibuk kasiguraduhan sa pagtoo, og makasulod sa Langit nga walay kataposan isip anak sa Dios.

Sa wala pa ang tanan, gi plano na sa Dios ang pag ugmad sa tawo og Iyang giandam ang dalan aron ang tanang katawhan sa kalibotan makaangkon sa kaluwasan. Og kini Iyang gililong hangtod pag abot sa saktong panahon. Og unya unsa man ang misteryo sa kaluwasan nga gitago sa Dios bisan sa wala pa ang tanan?

1. Ang dalan sa kaluwasan sa katawhan daan nang gi plano

Human nga si Adan og Eba natintal sa bitin og gitunglo tungod sa ilang pagkaon si gidili nga bunga, ang Dios ni propisiya sa kaluwasan sa katawhan. Sa Genesis 3:15 Siya niingon, “Himoon kong magkaaway ikaw og ang babaye; og mahimong kaaway ang imong kaliwat og ang iyang kaliwat. Dugmokon niya ang imong ulo og paakon mo usab ang iyang tikod.”

Sa espirituwal nga pagkasulti, “ang babaye” nagpasabot sa Israel samtang ang “iyang kaliwat” nagsimbolo ni Hesu Kristo nga moabot gikan sa katawhan sa Israel (Gipadayag 12:5). Ang Dios ni propisiya sa pagsakit ni Hesu Kristo, nga kinsa gikan sa nasod sa Israel, ang paglumpag sa awtoridad sa kaaway, og ang pagkuha sa tanang katawhan. Kay si satanas nahibalo man ani, permi siyang abtik nga nagbantay sa pag abot sa Manluluwas.

Og si Hesus natawo sa siyudad sa Betlehem lugar sa Israel sa miaging 2000 na katuig og ang kaaway nga satanas nagsulay sa pag patay niya pinaagi sa paghulhog og daotan ngadto kang King Herod nga maoy naghari niadtong panahona sa Israel. Ang anghel sa Ginoo mipakita

Ang Pag-angkon sa Pagtoo

1. “Manmin Central Church” nagatuo nga ang Bibliya mao ang gininhawang pulong sa Diyos, perpekto og walay sipat.
2. “Manmin Central Church” nagatuo sa panaghiusa’ng lihok sa Diyos nga Trinidad: Diyos nga Balaang Amahan, Diyos nga Balaang Anak, og Diyos nga Balaang Espiritu Santo.
3. “Manmin Central Church” nagatuo nga kita mapasaylo sa atong mga kasal-anan pinaagi lamang sa dugo ni Hesu Kristo.
4. “Manmin Central Church” nagatuo sa pagkabanhaw og pagkayab ni Hesu Kristo, sa Iyang ika duhang pagbalik, panahon sa kalipay og ang Lanigt nga walay katapusan.
5. Mga Miyembro sa “Manmin Central Church” ni angkon sa ilang pagtoo diha sa “The Apostles’ Creed”, sila nagatuo sa unod sa mga pulong nahisulat niini.

“Ang Diyos mismo ang naghatag sa kinabuhi og ginhawa sa tawo og sa tanang butang” (Buhat 17:25).

“Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Diyos ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato” (Buhat 4:12).

Manmin nga mga **Balita**

Published by Manmin Central Church

Bisayan

29, Digital-ro 26-gil, Guro-gu, Seoul, Korea, 08389
Tel: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
http://www.manmin.org/english / www.manminnews.com
E-mail: manminen@manmin.kr
Publisher: Dr. Jaerock Lee
Managing Editor: Geumsun Vin

“Nakalingkawas ko sa ‘Prostatism’”

Brother Melchor Reyes, 74 anyos, Manila Manmin Church, Philippines

Pag 2007, kapito o katulo ko magsige og balik sa banyo sa gabii. Inubanan sa grabing kasakit, nga mahadlok nalang ko mag banyo. Pag 2008 gi operahan ko para sa ‘prostatism’ apan pag 2016 ang kasakit nibalik. Ang doktor niingon nga kinahanglan ko og ‘protate specific antigen’ (PSA) – test matag 3 ka bulan aron ma pugngan kini sa pagtubo.

Agosto 2016, ang resulta sa test kay 6(ng/mL) samtang ang normal kay 3-4(ng/mL). Pag Disyembre, nisaka pa gani ni sa 20(ng/mL). Giingnan nako nga kon maabot ang PSA og 20 pwede ning mahimo og ‘protate cancer’. Nabalaka kaayo ko.



Marso 19, 2017, adlaw sa dili pa ang ika-3 test. Akong gisultian si Pastor Timothy Eum sa among simbahan mahitungod sa akong kondisyon, og matinguhaong nidawat sa pag ampo gamit ang panyo nga inampoan ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee (Buhat 19:11-12). Ako sad gibasolan ang akong mga sala og mga daotang binuhatan og naghunahuna nga magbuhat sa matinud-anong Kristohanong kinabuhi.

Pagka ugma, dili nako sakitan nga mangihi. Ang test nipakita nga ang numero sa PSA 2 nalang, nag pasabot nga normal. Halleluyah!

“Nakadawat ko og Ganti og Nakadawat og Promosyon”

Deconesa Jihyun Ha, 43 anyos, Changwon Manmin Church

Ni gradwar ko sa Department of Nursing Science og nisulod sa general hospital pag 1997. Nagsulay ko pagpakita sa kahumot ni Kristo pinasubay sa pagpanudlo ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee.

Akong gisulayan ang pag konsederar sa benepisyo sa mga kauban sa trabaho og sa among dako, og niatiman sa mga pasyente samang akong pamilya. Nagsulay ko og hatag og kalinaw og nag minaayo sa mga pamilya sa mga pasyente. Dali ra kaayong nangaayo ang pasyente og daghan ang gusto mo trabaho sa kwarto diin naa ko ma-assign. Nahimo kong maayong ehemplo sa hospital.

Disyembre 30, 2016, akong nadawat ang Board Chairman Award nga ihatag sa trabahanteng nakahimo og dakong kontribusyon sa hospital inig tapos sa tuig, og pag Enero 6, 2017, na promote ko gikan sa Grade 5 ngadto sa Grade 4 isip maoy section chief. Gani ang hospital hinay mohatag og turn-over rate sa mga nurses tungod kay gipakaingon mi nga civil-servants mao nga naay daghang tawong naghuwat og promosyon. Ang hospital gamay ra pod og tawong i-promote tungod sa mga pamaagi. Apan human sa akong paghalad sa New Year’s Service sa Seoul og sa pag lamano ni Senyor Pastor uban ang pagtoo, kining mga balita sa grasya akong nadungog. Lipay kaayo ko.

Samtang mapasalamaton ko, nabalaka sad ko sa laing bahin. Tungod kay ang polisiya sa ward nga ako ang nagdala nausab og kinahanglan ko mo trabaho og tulo ka shiftings’ sugod Pebrero 1. Nisalig lang gyod ko sa Dios og naghunahuna sa Iyang kaayo, og pinaagi sa pag ampo ni Senyor Pastor, pag Enero 23 gibalhin ko og dili na mo trabaho pa og tulo ka shifting’s. Halleluyah!



“Nakakita kog Kusgan nga Anghel nga ni Protekta Nako sa Aksidente”



Deconesa Seondeok Yang, 52 anyos, Parish 12, Manmin Central Church

Mayo 6, 2017, mga 7:30 pm. Sabado. Padong ko uli sa balay. Naglakaw ko sa sidewalk sunod sa two-lane road. Sa kalit lang, ang truck nidagan labang sa centerline paingon nako. Na sorpresa kaayo ko. Sa dihang duol na kaayo nako akong gituktuk ang truck og ni syagit. Apan murag wala gyod makadungog nako ang nag maneho.

Naigo gyod ko sa truck og nalabay sa dalan. Diha ining puntoha nakakita ko og kahibulongan. Ang kusgan nga anghel taas lang og gamay sa truck nipataas sa iyang kamot aron pugngan ang truck. Sa iyang likod dihay pako nga gipilo. Ang anghel nitabon nako og sihang nga kurtina. Akong nabati ang proteksyon.

Gisakay ko sa patrol car og gidalig dala sa ambulansya ngadto sa hospital. Apan wala ko maunsa. Daghan nako og nadungog nga mga testimonya sa simbahan, apan nakahatag nako og dakong pagtoo nga nakakita og naka eksperyensya sa espirituwal nga kalibotan. Akong pasalamatan og himayaon ang Dios nga ni protekta nako pinaagi sa anghel.



“Ang Akong Anak Taas Kaayog Risgo nga Naay Down Syndrome, Apan Nahimong Normal!”

Deconesa Minkyung Lee, 31 anyos, Parish 1, Manmin Central Church



Sa milabay'ng pito katuig, gihiling ko nga naay bukol sa matris og obaryo apan pinaagi sa pag-ampo ni Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee, nawala ang bukol!

Human pagka minyo nako Enero 2017, nakadungog ko nga ang tawong naay kagikan sa pamilyang sakit sa matris og obaryo o bukol ini, kuli nga maka anak. Kataposan sa Pebrero niadto ko og ob/gyne aron magpa tan-aw sa akong pagmabdos. Ako siyang giingnan nga sa milabay'ng pito katuig naa koy mayoma nga 5.9cm og mga bukol ini hasta sa akong obaryo naay 3cm nga bukol.

Niingon siya, “Bisan pag 4cm uterine myoma dako na kaayo na. Og lisod nga mo mabdos pa ka, og bisan pag wala nani magtubo dili ni basta nga mawala nalang, naa gyod ang uwat ani magpabilin. Paduol kay atong tan-awon.” Human sa test niingon siya, “Wala may agi sa bukol diha sa imong matris og obaryo. Limpyo kaayo. Naa gyod kay bukol?”

Akong nahunahuna nga hingpit kong giayo sa Dios. Akong pasalamatang ang Dios og sa makausa pa akong nabati ang dakong gahom sa magbalantay.

Sa ika-11 simana sa akong pagmabdos, Abril 7, una nakong pagpahiling sa congenital-anomaly para sa bata. Ang una “nuchal translucency scan.” Kon ang NT 2.5 – 3mm, ang bata gi konsiderar nga normal. Kung sobra sa 3mm, dako ang posibilidad sa “Down Syndrome.” Ang scan sa akong anak nagpakita sa 4.12mm kini mas baga kaysa normal nga mga bata.

Ang akong doktor nagduda sa ‘chromosomal abnormality’, og ni sugyot nga magpa sampol sa ‘chorionic villus’. Kini kay mo sampol man sa placental tissue sa bata og mohiling ani, kini sakto nga pag hiling para sa “Down syndrome.” Ang akong bana og ako wala mabalaka tungod kay

nagtoo mi sa Dios Magbubuhay og sa gahom sa re-creation sa magbalantay. Niinom ko og Muan Sweet Water diin ang gamhanang lihok nagapamuhay (Exodo 15:25) og nag ampo.


Abril 9, among nadawat ang pag ampo ni Senyor Pastor. Iyang giampo ang proteksyon sa bata sa tanang klase sa chromosomal abnormalities lakip na sa “Down syndrome.” Ining panahona natandog ang akong dughan og nitoo nga ang akong anak ma normal pinaagi sa gahom sa magbalantay. Pagka gabii nagdamgo ko nga si Senyor Pastor niingon nako nga, “Ang imong anak normal.” Labaw na kong nasiguro.

Abril 11, nipa hiling ko og balik sa ‘nuchal translucency scan’ sa dili pa ang ‘chorionic villus sampling’. Ang ‘nuchal translucency’ sa bata niubos


gikan sa 4.12mm ngadto sa 2mm sulod lang sa tulo kaadlaw! Normal na! Ang doktor nahibulong kaayo kon giunsa og niingon, “Nakasaksi ko sama ani nga kaso niubos sulod sa duha ka simana apan wala pa mahitabo nga sulod lang sa tulo kaadlaw.”

Og ang sampling sa ‘chorionic villus’ nagpakita nga normal. Dugang pa, naa pay lima ka klase sa dagkong test nga may kalabotan sa “Down Syndrome” og “Edward syndrome” nga nagpakita sad nga wala gyoy problema. Halleluyah!

Mapasalamaton kaayo kong nabuhi nga walay kabalaka sa tanang klase sa sitwasyon sukad akong natagboan ang buhi nga Dios. Akong pasalamatang og himayaon ang Dios nga mitubag sa akong pag-ampo pinaagi sa gamhanang lihok sa re-creation og nanalangin namo.



Sa wala pa ang pag-ampo 5.9cm myoma likod sa matris



Human sa pag-ampo Walay myoma'ng gibutyag sa ultrasound scan



Ang fetus neck skin naay 4.12mm nga gibag-on, dako kaayog posibilidad sa Down syndrome



Ang panit nahimong nalang 2mm ang gibag-on

“Pinaagi sa Dakong Kahigayonan sa Pag-ampo, Nabuhi ko Pagbalik”

Sister Mary Muwenny, 42 anyos, Nairobi Manmin Holiness Church, Kenya



Kataposan sa Pebrero 2017, nag antos ko sa grabing kasakit sa tiyan og nagsuka sa tibuok bulan. Dili ko makakaon. Pag Abril giubo ko og malipong. Grabi kaayo ang sakit sa akong likod og dili makalingkod.

Mayo 11, nawad-a ko og panimuot samtang nag-antos sa grabing gastro-spasms. Na koma gyod ko tungod sa ‘cerebromeningitis’, gastric-ulcer, kadaot sa utok, ‘hemiplegia’, ‘pneumonia’, og ‘esophagitis’. Gidali ko og dala sa hospital og ang akong pamilya nisulti ni Pastor Samuel Han mahitungod sa akong sitwasyon. Iyang gidawat ang pag-ampo ni Senyor Pastor isip puli nako

niadtong Domingo sa Mayo 14.

Atol sa Sunday Morning Service sa GCN, nag gunit siya sa akong litrato og nagdawat sa pag-ampo. Sa samang oras, ang akong mga anak didto sa hospital nagdawat sa pag ampo ni Senyor Pastor nga gi-record sa ilang cellphone og gipadungog sad nako.

Og nahitabo ang dili mahanduraw nga milagro. Human sa pag ampo, nakamata ko og nakaila na sa mga tawo. Gamhanan kaayo ang pag-ampo nga nibalik ang akong panimuot sa dihang diha nako sa ngilit sa kamatayon og nabuhi pagbalik. Karon mokaon nako og dali ra kaayong naayo.

Akong hatagan sa tanang pasalamat ang Dios nga niluwas nako sa kamatayon og nihatang nako sa ika-2 higayon. Ako sad pasalamatang si Senyor Pastor nga nag ampo nako.

Mga Sangay ng Ministeryo ng Manmin sa Pilipinas

Manila Manmin Holiness Church	Bataan Manmin Holiness Church	Isabela Manmin Holiness Church	Cavite Manmin Holiness Church	Imus Manmin Holiness Church	Cebu Manmin Holiness Church	Davao Manmin Holiness Church
441 Patato St, J-Figueras Sampaloc, Manila, Pilipinas Pastor Jaebhong Uhm 2-735-1423	067 Daang Bago, Dinalupihan, Bataan, Pilipinas Pastor Jaebhong Uhm 2-735-1423	Purok 3, Brgy, San Roque, San Mateo, Isabela, Pilipinas Pastor Jaebhong Uhm 2-735-1423	5 Lot 33 Bk 1, Canutuhan (tenant), Santiago Gen.Trias, Cavite, Pilipinas Pastor Sharon Cho 046-850-3193 / 0916-674-3903 / 0905-319-8191	Blue Bell St. Plaridel III Sub. Bayan Luma 7, Imus Cavite, Pilipinas Pastor Jubeom Kim 0927-311-7633	LOT N. 402 - B-4 Looc Along Side The Canjulao Road, Lapu-Lapu City Cebu, Pilipinas Pastor Rossetta Sung 0921-635-7595	301 Ilang Ilang St. Flores Village, Bangkal, Davao City, Pilipinas Pastor Kathryn Kim 0908-635-2714